



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	2. 10 20 25 GOD.
11 KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1/25-19
VEZA:	
EPA:	669 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Br: 11-011/25-3304/4

30. septembar 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. septembra 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr BOJAN BOŽOVIĆ, ministar pravde i JELENA GRDINIĆ, generalna direktorica Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
mr Miloško Spajić, s. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE***

Član 1

U Krivičnom zakoniku Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03 i 47/06 i "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13, 14/15, 42/15, 44/17, 49/18, 3/20, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) u članu 126 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Izuzetno od stava 1 tačka 5 ovog člana, za krivična djela iz člana 244 st. 5, 6 i 7, člana 245 st. 4 i 5, člana 249 st. 5 i 6, člana 264 st. 4 i 5, člana 272a stav 4, člana 272c stav 6, člana 419 stav 4, člana 420 stav 4, člana 423 stav 4 i člana 424 stav 3 ovog zakonika izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne pet godina od osude na kaznu zatvora preko jedne godine.“

Član 2

U članu 142 stav 3 tačka 5a poslije riječi: „dužnost u“ dodaju se riječi: „Evropskoj uniji ili“. Poslije tačke 32b dodaje se nova tačka koja glasi:

„(32c) Finansijskim interesima Evropske unije smatraju se svi prihodi, rashodi i imovina koji su obuhvaćeni, pribavljeni kroz ili se duguju:

- budžetu Evropske unije;
- budžetima institucija, organa, službi i agencija Evropske unije uspostavljenih na osnovu Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Ugovora o Evropskoj uniji ili budžetima kojima oni direktno ili indirektno upravljaju i prate ih.“

Član 3

U članu 244 poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase:

„(5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, uključujući i neovlašćeno prisvajanje zakonito stečenih sredstava, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.

(6) Ako je djelom iz stava 5 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi sto hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje četiri godine.

(7) Za pokušaj djela iz st. 1, 5 i 6 ovog člana kazniće se.“

Član 4

U članu 245 stav 4 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“, a riječi: „kaznom propisanom za to djelo.“ riječima: „zatvorom od tri mjeseca do tri godine.“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se.“

Član 5

U članu 249 poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije,

učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.

(6) Za pokušaj djela iz st. 1 i 5 ovog člana kazniće se.“

Član 6

U članu 264 stav 2 briše se.

U st. 3 i 4 riječi: „st. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“.

Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“
„(5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se.“
Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3.

Član 7

U članu 419 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“

Član 8

U članu 420 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“

Član 9

U članu 423 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“
U stavu 5 riječi: „st. 1, 2 i 4“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 5“.
Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 10

U članu 424 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“
Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

*U ovaj zakon prenesene su odredbe Direktive (EU) 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. jula 2017. godine o borbi protiv prevara učinjenih na štetu finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore sadržan je u odredbi člana 16 stav 5 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“ br. 51/06, 66/06 i "Službenom list CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), predlažemo da se ovaj zakon donese po hitnom postupku s obzirom na to da je njegovo donošenje neophodno u cilju zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor.

Takođe, iz razloga hitnosti, u pripremi ovog Predloga zakona nije sproveden postupak javne rasprave, a u skladu sa članom 52 stav 2 alineja 2 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18, 70/21 i 52/22).

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ovim zakonom se ne dira u osnovni koncept Krivičnog zakonika Crne Gore koji je već usklađen sa relevantnim međunarodnim dokumentima.

Standardi Evropske unije sadržani su osnivačkim ugovorima, Povelji Evropske unije o ljudskim pravima i slobodama i *acquis-u*. Standardi sadržani u sekundarnom zakonodavstvu Evropske unije u ovoj oblasti su:

- ✓ Direktivom (EU) 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. jula 2017. godine o o borbi protiv prevara učinjenih na štetu finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 Predloga zakona vrši se izmjena člana 126 Krivičnog zakonika, na način da se propisuje izuzetak od pravila da izvršenje kazne zastarijeva u roku od tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine ili kaznu rada u javnom interesu. Navedeno je učinjeno kako bi se Krivični zakonik uskladio sa članom 12 stav 4 Direktive (EU) 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. jula 2017. godine o borbi protiv prevara učinjenih na štetu finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima (u daljem tekstu: Direktiva), kojim je propisano da države članice preduzimaju potrebne mjere da omoguće izvršenje sankcije duže od jedne godine zatvora, ili alternativno sankcije zatvora u slučaju krivičnog djela koje je kažnjivo maksimalnom sankcijom od najmanje četiri godine zatvora, izrečene nakon pravosnažne presude za krivično djelo iz čl. 3, 4 ili 5 Direktive, u periodu od najmanje pet godina od datuma pravosnažne presude.

Članom 2 Predloga zakona vrši se izmjena člana 142 važećeg zakonika, na način da se propisuje da se službenim licem smatra i lice koje u Evropskoj uniji obavlja službene dužnosti, čime se Krivični zakonik usklađuje sa članom 4 stav 4 Direktive. Takođe, dodaje se nova tačka kojom se propisuje definicija „finansijskih interesa Evropske unije“, u skladu sa članom 2 stav 1 tačka a Direktive.

Čl. 3 do 10 Predloga zakona izvršeno je dodatno usklađivanje sa Direktivom, na način da se u krivičnim djelima predviđenim u čl. 244 (Prevara), 245 (Neosnovano dobijanje i korišćenje

kredita i druge pogodnosti), 249 (Zloupotreba povjerenja), 264 (Utaja poreza i doprinosa), 419 (Prevara u službi), 420 (Pronevjera), 423 (Primanje mita) i 424 (Davanje mita) Krivičnog zakonika propisuju teži oblici koji postoje kada su navedena krivična djela učinjena na štetu finansijskih interesa Evropske unije. Na taj način vrši se usklađivanje sa čl. 3, 4 i 5 Direktive. Takođe, za krivična djela iz člana 244 st. 1, 5 i 6, člana 245 st. 1 i 4, člana 249 st. 1 i 5 i člana 264 st. 1 i 4 propisuje se kažnjivost pokušaja, u skladu sa članom 20 Krivičnog zakonika, čime se vrši usklađivanje sa članom 5 stav 2 Direktive.

Članom 11 Predloga zakona propisuje se da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom listu Crne Gore", imajući u vidu potrebu zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“ br. 51/06, 66/06 i "Službenom list CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), predlažemo da se ovaj zakon donese po hitnom postupku s obzirom na to da je njegovo donošenje neophodno u cilju zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor.

PREGLED ODREDBI KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE KOJE SE MIJENJAJU

Zastarjelost izvršenja kazne

Član 126

(1) Ako u ovom zakoniku nije drukčije određeno, izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne:

- 1) dvadeset godina od osude na kaznu zatvora preko petnaest godina;
 - 2) petnaest godina od osude na kaznu zatvora preko deset godina;
 - 3) deset godina od osude na kaznu zatvora preko pet godina;
 - 4) pet godina od osude na kaznu zatvora preko tri godine;
 - 5) tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine ili kaznu rada u javnom interesu;
 - 6) dvije godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine ili na novčanu kaznu.
- (2) Izvršenje kazne dugotrajnog zatvora ne zastarijeva.

Značenje izraza u ovom zakoniku

Član 142

(1) Pod teritorijom Crne Gore podrazumijevaju se suvozemna teritorija, obalno more i vodene površine unutar njenih granica, kao i vazdušni prostor nad njima.

(2) Pod krivičnim zakonodavstvom Crne Gore podrazumijevaju se ovaj zakonik kao i sve krivičnopravne odredbe sadržane u drugim zakonima Crne Gore.

(3) Službenim licem smatra se:

- 1) lice koje u državnom organu vrši službene dužnosti;
- 2) izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu lokalne samouprave ili lice koje stalno ili povremeno vrši službene dužnosti ili službene funkcije u tim organima;
- 3) lice u ustanovi, privrednom društvu ili drugom subjektu, kojem je povjereno vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu;

4) i drugo lice koje obavlja službene dužnosti na osnovu zakona, propisa donijetih na osnovu zakona, ugovora ili arbitražnog sporazuma, kao i lice kojem je faktički povjereno vršenje pojedinih službenih dužnosti ili poslova;

5) vojno lice izuzev kad su u pitanju odredbe Glave trideset šeste ovog zakonika.

5a) lice koje u stranoj državi obavlja zakonodavnu, izvršnu, sudsku ili drugu javnu funkciju za stranu državu, lice koje u stranoj državi obavlja službene dužnosti na osnovu zakona, propisa donijetih na osnovu zakona, ugovora ili arbitražnog sporazuma, lice koje obavlja službenu dužnost u međunarodnoj javnoj organizaciji i lice koje obavlja sudsku, tužilačku ili neku drugu funkciju u međunarodnom sudu.

(4) Odgovornim licem smatra se vlasnik privrednog društva ili drugog subjekta ili lice u privrednom društvu, ustanovi ili drugom subjektu kojem je, s obzirom na njegovu funkciju, uložena sredstva ili na osnovu ovlašćenja, povjeren određeni krug poslova u upravljanju imovinom, proizvodnji ili drugoj djelatnosti ili u vršenju nadzora nad njima ili mu je faktički povjereno obavljanje pojedinih poslova. Odgovornim licem smatra se i službeno lice kad su u pitanju krivična djela kod kojih je kao izvršilac označeno odgovorno lice, a u ovom zakoniku nijesu predviđena u glavi o krivičnim djelima protiv službene dužnosti, odnosno kao krivična djela službenog lica.

(5) Vojnim licem smatra se: profesionalno vojno lice (vojnik po ugovoru, podoficir, podoficir po ugovoru, oficir i oficir po ugovoru), lice u rezervnom sastavu (rezervni vojnik, rezervni podoficir i rezervni oficir), civilno lice koje vrši određenu vojnu dužnost i lice koje za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja podliježe vojnoj obavezi.

(6) Kad je kao izvršilac određenih krivičnih djela označeno službeno lice, odgovorno lice ili vojno lice, lica navedena u st. 3,4 i 5 ovog člana mogu biti izvršioci tih djela, ako iz obilježja pojedinog djela ili iz pojedinog propisa ne proizilazi da izvršilac može biti samo neko od tih lica.

(7) Djetetom se smatra lice koje nije navršilo osamnaest godina.

(8) Maloljetnikom se smatra lice koje je navršilo četrnaest godina, a nije navršilo osamnaest godina.

(9) - **stav brisan** -

(10) Učiniocem se smatraju izvršilac, saizvršilac, podstrekač i pomagač.

(11) Žrtva je lice kome je protivpravnim djelom koje je u zakonu propisano kao krivično djelo prouzrokovao fizički ili duševni bol ili patnja, imovinska šteta ili povreda ljudskih prava i sloboda.

(12) Imovinskom korišću pribavljenom krivičnim djelom smatra se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, neposredno ili posredno, koja se sastoji od svakog uvećanja ili sprječavanja umanjenja imovine, do kojeg je došlo izvršenjem krivičnog djela, imovina za koju je zamijenjena ili sa kojom je sjedinjena ili u koju je pretvorena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, kao i svaka druga korist koja je dobijena od imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom ili imovine za koju je zamijenjena ili u koju je pretvorena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, bez obzira da li se nalazi na teritoriji Crne Gore ili van nje, kao i sve isprave kojima se dokazuje neko imovinsko pravo.

(13) Mito, u smislu ovog zakonika, je poklon ili druga protivpravna imovinska ili neimovinska korist, bez obzira na vrijednost.

(14) Silom se smatra i primjena hipnoze ili omamljujućih sredstava, s ciljem da se neko protiv svoje volje dovede u nesvjesno stanje ili onemogućava za otpor.

(15) Izborima se smatraju izbori za Skupštinu Crne Gore, Predsjednika Crne Gore, organe lokalne samouprave i drugi izbori koji se raspisuju i vrše na osnovu Ustava i zakona.

(15a) Političkim subjektima, smatraju se subjekti u skladu sa propisom kojim se uređuje finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja.

(15b) Izbornom kampanjom, smatra se kampanja u skladu sa propisom kojim se uređuje finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja.

(16) Referendumom se smatra izjašnjavanje građana na kojem se odlučuje o pitanjima za koja je to utvrđeno Ustavom ili zakonom.

(17) Opojnim drogama smatraju se supstance i preparati koji su propisima zasnovanim na zakonu proglašeni za opojne droge.

(18) Pokretnom stvari se smatra i svaka proizvedena ili sakupljena energija za davanje svjetlosti, toplote ili kretanja, telefonski impuls, kao i računarski podatak i računarski program.

(19) Računarskim sistemom smatra se svaki uređaj ili grupa međusobno povezanih ili uslovljenih uređaja, od kojih jedan ili više njih, u zavisnosti od programa, vrši automatsku obradu podataka.

(20) Računarskim podatkom smatra se svako izlaganje činjenica, podataka ili koncepata u obliku koji je pogodan za obradu u računarskom sistemu, uključujući tu i programe pomoću kojih računarski sistem vrši svoje funkcije.

(21) Računarskim programom smatra se skup uređenih računarskih podataka na osnovu kojih računarski sistem vrši svoje funkcije.

(22) Zlonamjerni računarski program je program koji je napravljen da nanese štetu računaru, računarskoj mreži ili računarskim podacima, koji se bez saglasnosti korisnika ubacuje u računar sa namjerom ugrožavanja povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti računarskih podataka, aplikacija ili operativnih sistema ili na neki drugi način ometa rad računara ili računarske mreže.

(23) Podacima o računarskom saobraćaju smatraju se svi računarski podaci koje generišu računarski sistemi, koji čine lanac komunikacije između dva računarska sistema koji komuniciraju uključujući i njih same.

(24) Zaštićenim prirodnim dobrom smatra se i dobro koje po propisima o zaštiti prirodnih dobara uživa prethodnu zaštitu.

(25) Kulturnim dobrom smatra se i dobro koje po propisima o zaštiti kulturnog dobra uživa prethodnu zaštitu, dio kulturnog dobra i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra.

(26) Novac je metalni i papirni novac ili novac izrađen od nekog drugog materijala koji je na osnovu zakona u opticaju u Crnoj Gori ili u stranoj državi.

(27) Znacima za vrijednost smatraju se i strani znaci za vrijednost.

(28) Motornim vozilom smatra se svako saobraćajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom, vodenom i vazdušnom saobraćaju.

(29) Ispravom se smatra svaki predmet koji je podoban ili određen da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose, kao i računarski podatak.

(30) Spis, pismo, pošiljka i dokument mogu biti i u elektronskom obliku.

(31) Članovima porodice ili porodične zajednice smatraju se i bivši bračni supružnici, krvni srodnici i srodnici iz potpunog usvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom, srodnici iz nepotpunog usvojenja, tazbinski srodnici zaključno sa drugim stepenom, lica koja žive u istom porodičnom domaćinstvu i lica koja imaju zajedničko dijete ili je dijete na putu da bude rođeno iako nikad nisu živjela u istom porodičnom domaćinstvu, ako ovim zakonikom nije drukčije određeno.

(32) Poslom od javnog značaja smatra se obavljanje profesije ili dužnosti koje je povezano sa povećanim rizikom za bezbjednost lica koje ga obavlja u oblasti javnog informisanja, zdravstvene zaštite i pravne pomoći pred sudskim i drugim državnim organima.

(32a) Javnim uređajem, u smislu ovog zakonika, smatraju se uređaji za komunalnu, saobraćajnu, energetska i elektronsko-komunikacionu infrastrukturu i drugi uređaji u skladu sa propisima kojima se uređuju komunalne djelatnosti, saobraćaj, energetika, elektronske komunikacije i druge djelatnosti od javnog interesa.

(32b) Digitalna imovina je digitalni prikaz vrijednosti kojom se može digitalno trgovati ili prenositi i koja se može koristiti kao sredstva razmjene ili u svrhe investiranja.

(33) Izraz "neće se kazniti" znači da u tom slučaju nema krivičnog djela.

(34) Kad je radnja krivičnog djela određena trajnim glagolom smatra se da je djelo učinjeno, ako je radnja izvršena jednom ili više puta.

Prevara Član 244

(1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini samo u namjeri da drugog ošteti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(3) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist ili je nanijeta šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist ili je nanijeta šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti Član 245

(1) Ko lažnim prikazivanjem činjenica ili njihovim prikrivanjem dobije za sebe ili drugog kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iako za to ne ispunjava propisane uslove,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko dobijeni kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iskoristi za drugu namjenu od one za koju mu je kredit, subvencija ili druga pogodnost odobrena, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(3) Za djelo iz st. 1 i 2 ovog člana, kazniće se propisanom kaznom i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja ako su kredit, subvencija ili druga pogodnost pribavljeni za privredno društvo ili drugi subjekt privrednog poslovanja ili ako su nenamjenski korišćeni od strane tih subjekata.

(4) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.

Zloupotreba povjerenja

Član 249

(1) Ko zastupajući imovinske interese nekog lica ili starajući se o njegovoj imovini zloupotrijebi data mu ovlašćenja u namjeri da time sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili da ošteti lice čije imovinske interese zastupa ili o čijoj se imovini stara,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učini staralac ili advokat,

kazniće se za djelo iz stava 1 zatvorom od šest mjeseci do pet godina, za djelo iz stava 2 zatvorom od jedne do osam godina, a za djelo iz stava 3 zatvorom od dvije do deset godina.

Utaja poreza i doprinosa

Član 264

(1) Ko, u namjeri da on ili neko drugo fizičko ili pravno lice potpuno ili djelimično izbjegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi hiljadu eura,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske Unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.

(3) Ako iznos obaveze iz st. 1 i 2 ovog člana čije se plaćanje izbjegava prelazi deset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina i novčanom kaznom.

(4) Ako iznos obaveze iz st. 1 i 2 ovog člana čije se plaćanje izbjegava prelazi sto hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

Prevara u službi

Član 419

(1) Službeno lice koje u vršenju službe u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podnošenjem lažnih obračuna ili na drugi način dovede u zabludu ovlašćeno lice da izvrši nezakonitu isplatu,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Pronevjera

Član 420

(1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji novac, hartije od vrijednosti ili druge stvari koje su mu povjerene u službi ili na radu u državnom organu, ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura,

učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Primanje mita

Član 423

(1) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahtijeva ili primi mito ili koje prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti,

kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.

(2) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahtijeva ili primi mito ili koje prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti,

kazniće se zatvorom od dvije do osam godina.

(3) Službeno lice koje izvrši djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana u vezi sa otkrivanjem krivičnog djela, pokretanjem ili vođenjem krivičnog postupka, izricanjem ili izvršenjem krivične sankcije,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(4) Službeno lice koje poslije izvršenja, odnosno neizvršenja službene ili druge radnje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, a u vezi sa njom, zahtijeva ili primi mito,

kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(5) Ako odgovorno ili drugo lice u ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem učini djelo iz st. 1, 2 i 4 ovog člana,

kazniće se kaznom propisanom za to djelo.

(6) Primljeno mito oduzeće se.

Davanje mita

Član 424

(1) Ko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća mito za njega ili drugog da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili ko posreduje u ovakvom davanju mita službenom licu, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća mito za njega ili drugog da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili ko posreduje u ovakvom davanju mita službenom licu,

kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Učinitelj djela iz st. 1 i 2 ovog člana koji je prijavio djelo prije nego što je saznao da je ono otkriveno može se osloboditi od kazne.

(4) Odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana primjenjuju se i kad je mito dato, ponuđeno ili obećano odgovornom ili drugom licu u ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta**

Ministarstvo pravde

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	III. PRAVOSUĐE	2. Krivično zakonodavstvo
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	32. Finansijski nadzor	
Ključni termini - eurovok deskriptori	Zakon, krivična djela, kazna i krivična odgovornost	

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo pravde

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Potreba za donošenjem Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore (u daljem tekstu: Predlog zakona) proizilazi iz obaveze zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor.

Predlogom zakona vrši se usklađivanje sa Direktivom (EU) 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. jula 2017. godine o borbi protiv prevara učinjenih na štetu finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima (u daljem tekstu: Direktiva), na način da se propisuju izuzeci u odnosu na zastarjelost izvršenja kazne za krivična djela predviđena Direktivom, definicija službenog lica i finansijskih interesa Evropske unije (u daljem tekstu: EU), te se propisuju teži oblici pojedinih krivičnih djela kada su ista učinjena na štetu finansijskih interesa EU.

Uzroci problema proizilaze iz neusklađenosti odredbi nacionalnog zakonodavstva, konkretno Krivičnog zakonika Crne Gore (u daljem tekstu: Krivični zakonik), sa Direktivom.

Posljedice su ograničena mogućnost efikasnog kažnjavanja krivičnih djela učinjenih na štetu finansijskih interesa Evropske unije, nedostatak definicija lica koje u EU obavlja službene dužnosti i finansijskih interesa EU, te samim tim, rizik od neusklađenosti sa Direktivom i međunarodnim obavezama Crne Gore.

Subjekti koji trpe štetu su finansijski interesi EU zbog mogućih prevara i gubitaka, država Crna Gora zbog pravne i reputacione štete, te građani i poreski obveznici kroz indirektnu štetu zloupotrebom javnih sredstava.

Bez izmjene propisa postoji rizik od ugrožavanja zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Predlogom zakona vrši se usklađivanje odredbi Krivičnog zakonika sa Direktivom, na način da se propisuju izuzeci u odnosu na zastarjelost izvršenja kazne za krivična djela predviđena

Direktivom, definicija službenog lica i finansijskih interesa EU, te se propisuju teži oblici pojedinih krivičnih djela kada su ista učinjena na štetu finansijskih interesa EU.

Predlog zakona je u skladu sa strateškim ciljem Vlade Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u kontekstu zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Održavanje *statusa quo* značilo bi da se postojeći Krivični zakonik ne mijenja, pri čemu bi problem neusklađenosti sa Direktivom ostao, efikasno kažnjavanje krivičnih djela učinjenih na štetu finansijskih interesa EU ne bi bilo moguće, a zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 32 bilo bi otežano.

Neregulatorna opcija nije moguća u predmetnom slučaju, s obzirom da Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, ima obavezu usklađivanja svog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU.

Preferirana opcija je donošenje predloženog zakona jer jedino time Crna Gora ispunjava svoju obavezu usklađivanja zakonodavstva sa Direktivom, omogućava efikasno kažnjavanje krivičnih djela učinjenih na štetu finansijskih interesa EU, precizira relevantne izraze, te omogućava zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 32.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Donošenjem Predloga zakona Krivični zakonik se usklađuje sa Direktivom, čime se omogućava efikasnije kažnjavanje krivičnih djela počinjenih na štetu finansijskih interesa EU, smanjuje rizik od zloupotrebe javnih sredstava i, u konačnici, ispunjavaju međunarodne obaveze Crne Gore kao zemlje kandidata za članstvo u EU.

Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti troškovi građanima i privredi.

Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti administrativna opterećenja i biznis barijere.

Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti opterećenja novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog zakona iz Budžeta Crne Gore nije potrebno obezbjeđivati sredstva.

Za implementaciju ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda.

Implementacijom ovog zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Za implementaciju ovog zakona nijesu neophodna finansijska sredstva, iz čega proizilazi da nije potrebno obezbijediti u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno za narednu fiskalnu godinu.

Usvajanjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.

Implementacijom ovog zakona ostvarivaće se prihod za budžet Crne Gore, na način da su za određene oblike krivičnih djela koja se propisuju Predlogom zakona propisane novčane kazne.

Ministarstvo finansija nije imalo sugestije u postupku izrade Predloga zakona, iako su predstavnici istog, u svojstvu članova pregovaračke radne gupe i članova Agencije za finansijsko-obavještajnu kontrolu i suzbijanje prevara (AFCOS), aktivno učestvovali u njegovoj izradi, na način što su služili kao veza sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara (OLAF), čiji komentari su neposredno implementirani u tekst Predloga zakona.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

U izradi propisa korišćena je eksperska podrška, na način što su Gospođa Mirjana Jurić, predstavnik AFCOS-a Republike Hrvatske i gospođa Olga Guza, predstavnik AFCOS-a Republike Litvanije, sprovele analizu nacionalnog sistema uspostavljenog radi zaštite finansijskih interesa EU u Crnoj Gori i sačinile izvještaj o usklađenosti i tabelu usklađenosti, sa preporukama za izmjene zakona i podzakonskih akata koje je potrebno dodatno uskladiti sa zakonodavstvom Evropske unije.

Imajući u vidu potrebu hitnog usvanja Predloga zakona, u cilju zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 32, a u skladu sa članom 52 stav 2 alineja 2 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18, 70/21 i 52/22), nije sproveden postupak javne rasprave u odnosu na tekst Predloga zakona.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema potencijalnih prepreka za implementaciju propisa.

Mjere koje će biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi su prije svega promocija novih rješenja iz zakonskog teksta, koja služe kao preventivni mehanizam protiv krivičnih djela učinjenih protiv finansijskih interesa EU.

Glavni indikator prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva jeste broj izrečenih kazni za navedena krivična djela.

Za monitoring propisa je nadležno Ministarstvo pravde.

Podgorica, 19. septembar 2025. godine


MINISTAR
mr Bojan Božović
[Signature]



Ministarstvo
finansija

Pisarnica MINISTARSTVO PRAVDE

Primljeno: 23.09.2025

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Str.
01-040	25-9587	5		

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br.2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 05-02-430/25-31906/2

Podgorica, 23.09.2025.godine

Za: MINISTARSTVO PRAVDE, ul. Vuka Karadžića 3, Podgorica

gospodinu, mr Bojanu Božoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Veza: Vaš akt br. 01-040/25-9587/4 od 18.09.2025. godine i dopuna br. 01-040/25-9587/6 od 19.09.2025. godine

Poštovani gospodine Božoviću,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni materijal, utvrđeno je da se predloženim izmjenama i dopunama vrši usklađivanje odredbi Krivičnog zakonika sa Direktivom EU 2017/1371 Evropskog parlamenta, na način da se propisuju izuzeci u odnosu na zastarjelost izvršenja kazne za krivična djela predviđena Direktivom, definicija službenog lica i finansijskih interesa EU, te se propisuju teži oblici pojedinih krivičnih djela kada su ista učinjena na štetu finansijskih interesa EU.

U tekstu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i Izveštaju o analizi uticaja propisa u djelu procjene fiskalnog uticaja, navedeno je da za implementaciju predmetnog Predloga nijesu potrebna izdvajanja finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore. Takođe, navedeno je da sprovođenjem Zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze, kao i da nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijska obaveza.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

S poštovanjem,

MINISTAR
Novica Vuković





Crna Gora
Ministarstvo pravde
Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/25-9587/2

18. septembar 2025. godine

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
G-din mr Dušan Drakić, v.d. direktora

Predmet: Stav predlagača da nije potrebno vršiti preliminarnu kontrolu na rizike od korupcije (CPL) u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Uvaženi,

Poslovníkom Vlade Crne Gore („Službeni list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17, 62/18, 121/23, 58/24 i 43/25), u članu 33a, propisano je da je, u postupku pripreme zakona i drugih propisa, predlagač dužan da sprovede preliminarnu kontrolu na rizike od korupcije (u daljem tekstu: CPL), u skladu s aktom Ministarstva pravde, te da, ako ocijeni da u postupku pripreme zakona ili drugog propisa ne treba vršiti CPL, dužan je da to posebno obrazloži.

U vezi sa tim, Uputstvom o sprovođenju preliminarne kontrole na rizike od korupcije („Službeni list CG“, br. 75/24), u članu 4, propisano je, između ostalog, da u postupku davanja mišljenja o stavu predlagača da nije potrebno vršiti CPL, u skladu sa Poslovníkom Vlade Crne Gore, organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa može zatražiti mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije u izradi propisa.

Ministarstvo pravde je, u cilju zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor, pripremlilo Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, kojim se vrši usklađivanje sa Direktivom (EU) 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. jula 2017. godine o borbi protiv prevara učinjenih na štetu finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima (u daljem tekstu: Direktiva).

Predlogom zakona vrše se izmjene i dopune sljedećih članova Krivičnog zakonika Crne Gore:

- 126 (Zastarjelost izvršenja kazne), na način da se propisuje izuzetak od pravila da izvršenje kazne zastarijeva u roku od tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine ili kaznu rada u javnom interesu, a koji se odnosi na krivična djela propisana čl. 3, 4 i 5 Direktive;
- 142 (Značenje izraza u ovom zakoniku), na način da se propisuje da se službenim licem smatra i lice koje u Evropskoj uniji obavlja službene dužnosti, te se dodaje definicija „Finansijskih interesa Evropske unije“;
- 244 (Prevara), 245 (Neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti), 249 (Zloupotreba povjerenja), 264 (Utaja poreza i doprinosa), 419 (Prevara u službi), 420 (Pronevjera), 423 (Primanje mita) i 424 (Davanje mita), na način da se propisuju teži oblici koji postoje kada su navedena krivična djela učinjena na štetu finansijskih interesa Evropske unije, te se za krivična djela iz člana 244 st. 1 i 5, 245 st. 1 i 4, čl. 249 st. 1 i 5 i 264 st. 1 i 4 propisuje kažnjivost pokušaja, u skladu sa članom 20 Krivičnog zakonika.

S obzirom na to da Predlog zakona sadrži isključivo usklađujuće i tehničke izmjene radi implementacije Direktive, predlagač smatra da nije potrebno vršiti CPL u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

Shodno navedenom, molimo da, u skladu sa svojim nadležnostima, date mišljenje o stavu predlagača da u postupku pripreme predmetnog propisa nije potrebno vršiti CPL.

S poštovanjem,

GENERALNA DIREKTORICA
Jelena Grdinić

Jelena



Prilog:

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore
- Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. jula 2017. godine o borbi protiv prevara učinjenih na štetu finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima

Dostavljeno:

- naslovu
- a/a
- u spise predmeta

Kontakt osoba:

- Ljubo Pavićević, samostalni savjetnik u Direktoratu za krivično i građansko zakonodavstvo
067 049 483
ljubo.pavicevic@mpa.gov.me



Crna Gora
Agencija za sprečavanje korupcije

Broj: 04-03-2420/2-'25

Datum: 19.09.2025. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
Jelena Grdinić, generalna direktorka

Poštovana gospođo Grdinić,

Ministarstvo pravde dostavilo je Agenciji za sprečavanje korupcije 18. septembra 2025. godine, (Vaš broj: 01-040/25-9587/2) Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, u skladu sa članom 33a Poslovnika Vlade Crne Gore („Službeni list CG“, br. 48/17, 62/18 i 121/23).

Predlagač zakona – Ministarstvo pravde u svom aktu broj 01-040/25-9587/2 od 18. septembra 2025.godine, ukazalo je da nije sproveo preliminarnu kontrolu na rizike od korupcije, obzirom da Predlog zakona sadrži isključivo usklađujuće i tehničke izmjene u cilju implementacije EU Direktive 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta o 05.jula 2017.godine o borbi protiv prevara učinjenih na štetu finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima.

Agencija za sprečavanje korupcije analizirala je predmetni Predlog zakona te s tim u vezi, Agencija nema primjedbi iz okvira svoje nadležnosti na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

VD DIREKTORA
Dušan Drakić

Kralja Nikole 27/V
Podgorica
Crna Gora

Agencija za sprečavanje korupcije

+382 20 44 77 02
kabinet@antikorupcija.me
www.antikorupcija.me



Crna Gora
Ministarstvo pravde
Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/25-9587/3

18. septembar 2025. godine

VLADA CRNE GORE

Generalni sekretarijat

g-din mr Dragoljub Nikolić, generalni sekretar

Predmet: Stav predlagača da nije potrebno vršiti preliminarnu kontrolu s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike (SPSD) u odnosu na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Uvaženi,

Poslovnikom Vlade Crne Gore („Službeni list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17, 62/18, 121/23, 58/24 i 43/25), u članu 33b, propisano je da je, preliminarnu kontrolu s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike (u daljem tekstu: **SPSD**) u skladu s aktom Generalnog sekretarijata Vlade, te da, ako ocijeni da u postupku pripreme zakona ne treba vršiti **SPSD**, dužan je da to posebno obrazloži.

Nakon uvida i analize Uputstva o sprovođenju preliminarne kontrole s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike od 16. juna 2025. godine, obrasca **SPSD** kao i definicija strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike propisanih Uredbom o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata („Službeni list CG“, br. 54/18), Ministarstvo pravde, kao predlagač Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, je stava da u odnosu na isti nije potrebno vršiti **SPSD**.

Naime, navedeni akti regulišu propise kojima se uspostavljaju ili mijenjaju strateški dokumenti javnih politika, koji na višegodišnji period planski i cjelovito utvrđuju strateške i operativne ciljeve u jednoj ili više međusobno povezanih društveno-ekonomskih oblasti, obuhvatajući procjenu postojećeg stanja, definisanje indikatora uspjeha, te institucionalnu i budžetsku implementaciju, a služe kao ključni instrumenti za oblikovanje, koordinaciju i praćenje dugoročnih pravaca i politika javne uprave.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore se ne mijenja strateški pravac niti uvode nove institucionalne nadležnosti, već se vrše isključivo usklađujuće i tehničke izmjene radi implementacije Direktive (EU) 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. jula 2017. godine o borbi protiv prevara učinjenih na štetu finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima, u cilju zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor.

Shodno navedenom, molimo da, u skladu sa svojim nadležnostima, date mišljenje o stavu predlagača da u postupku pripreme predmetnog propisa nije potrebno vršiti **SPSD**.

S poštovanjem,

GENERALNA DIREKTORICA

Jelena Grdinić

Ljubo

Oklob



Prilog:

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Dostavljeno:

- naslovu
- a/a
- u spise predmeta

Kontakt osoba:

- Ljubo Pavićević, samostalni savjetnik u Direktoratu za krivično i građansko zakonodavstvo
067 049 483
ljubo.pavicevic@mpa.gov.me



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Kasirnica MINISTARSTVO PRAVDE				
Dobijeno 22.09.2025				
Reg. broj	Jed. klas. znak	Predn. broj	Prilog	Vrijednost
01-040	25-9587	4		

Broj: 02-040/25-1373/2

19. septembar 2025. godine

MINISTARSTVO PRAVDE

Gospodin Bojan Božović, ministar

Predmet: Zahtjev za davanje mišljenja o stavu predlagača da nije potrebno vršiti preliminarnu kontrolu s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike (SPSD) u odnosu na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Uvaženi gospodine Božoviću,

U vezi s Vašim dopisom br. 01-040 / 25-9587/3 od 18. 09. 2025. godine, u kom ste zatražili naše mišljenje o stavu da nije potrebno vršiti preliminarnu kontrolu s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike (SPSD) za Predlog zakona o zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, i nakon uvida u tekst predmetnog dokumenta, obavještavamo Vas da **nemamo primjedbi**. S tim u vezi, **ukazujemo da u pripremi navedenog Predloga zakona nije potrebno vršiti SPD**.

S uvažavanjem,

GENERALNI SEKRETAR VLADE

Dragoljub Nikolić





Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/25-2957/2

22. septembar 2025.

Dokument MINISTARSTVO PRAVDE				
22.09.2025.				
Priloga	Prilog	Prilog	Prilog	Prilog
01-	040/25-	9587/7		

Za: MINISTARSTVO PRAVDE
ministru Bojanu Božoviću

Veza: Dopis br: 01-040/25-9587/7

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 01-040/25-9587/7 od 22. septembra 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore** s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22, 121/23 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,



Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore s pravnom tekovinom EU



Dostavljeno:

- Ministarstvu pravde;
- a/a

me4 eu
eu4 me
Ja za evropsku uniju za mene

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MP-IU/PZ/25/09
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law Amending the Criminal Code of Montenegro	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde	
- Sektor/odsjek	Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo/Direkcija za krivično zakonodavstvo	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jelena Grdinić, generalna direktorica t. 407 507, e. jelena.grdinic@mpa.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jelena Grdinić, generalna direktorica t. 407 507, e. jelena.grdinic@mpa.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Organi državne uprave, sudovi, državna tužilaštva	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VII, Pravda, sloboda i bezbjednost, član 80 Jačanje institucija i vladavina prava, član 85 Saradnja u vezi sa nelegalnim drogama, član 86 Sprječavanje i suzbijanje organizovanog kriminala i drugih nelegalnih aktivnosti		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	☒	ispunjava u potpunosti
	☐	djelimično ispunjava
	☐	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2025-2026	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Poglavlje I, Opšte odredbe, član 2 i član 6 / TFEU, Chapter I, General Provisions, Article 2 and Article 6		
UFEU, Treći dio, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava V, Prostor slobode, bezbjednosti i pravde, Poglavlje 4, Sudska saradnja u krivičnim stvarima, član 82, stav 2 / TFEU, Part Three, Union Policies and Internal		

Actions, Title V Area of Freedom, Security And Justice, Chapter 4 Judicial Cooperation in Criminal Matters, Article 82, Paragraph 2	
Potpuno usklađeno/fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32017L1371	
Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. jula 2017. godine o suzbijanju prevara učinjenih protiv finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima / Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law, OJ L 198, 28.7.2017.	
Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navedi da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvor prava EU preveden je na crnogorski jezik.	
10. Navedi da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
Gospođa Mirjana Jurić, predstavnik AFCOS-a Republike Hrvatske i gospođa Olga Guza, predstavnik AFCOS-a Republike Litvanije, su, u svojstvu eksperata sprovele analizu nacionalnog sistema uspostavljenog radi zaštite finansijskih interesa Evropske unije u Crnoj Gori.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
Datum:  	Datum:  

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MP-TU/PZ/25/09		MP-IU/PZ/25/09		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. jula 2017. godine o suzbijanju prevara učinjenih protiv finansijskih interesa Unije krivičnopravnim sredstvima – 32017L1371				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore		Proposal for the Law Amending the Criminal Code of Montenegro		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva (EU) 2017/1371				
GLAVA I PREDMET, ZNAČENJE IZRAZA I PODRUČJE PRIMJENE Član 1 Predmet Ovom direktivom utvrđuju se minimalna pravila u odnosu na definiciju krivičnih djela i sankcija u pogledu suzbijanja prevare i drugih nezakonitih aktivnosti koje utiču na finansijske interese Unije, u cilju jačanja zaštite od krivičnih djela koja utiču na te finansijske interese, u skladu sa pravnom tekovinom Unije u ovoj oblasti.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Član 2 Značenje izraza i područje primjene 1. U smislu ove direktive: (a) finansijski interesi Unije su svi prihodi, rashodi i imovina koji su obuhvaćeni, pribavljeni kroz ili se duguju: (i) budžetu Unije; (ii) budžetima institucija, organa, službi i agencija Unije uspostavljenih na osnovu Ugovora ili budžetima kojima oni direktno ili indirektno upravljaju i prate ih; (b) pravno lice je subjekt koji ima pravni subjektivitet u skladu sa važećim pravom, osim država ili javnih organa koji vrše državno ovlašćenje i javnih međunarodnih organizacija. 2. U odnosu na prihod koji proizlazi iz sopstvenih sredstava po osnovu PDV-a, ova direktiva primjenjuje se samo u slučajevima teških krivičnih djela protiv zajedničkog sistema PDV-a. U smislu ove direktive, krivična djela protiv zajedničkog sistema PDV-a smatraju se teškim ako su umišljajna činjenja ili nečinjenja definisana u članu 3 stav 2 tačka (d) povezana sa teritorijom dviju ili više država članica Unije i ako su prouzrokovala ukupnu štetu od najmanje 10 000 000 EUR. 3. Ova direktiva ne utiče na strukturu i funkcionisanje poreske administracije država članica.	Član 2 U članu 142 stav 3 tačka 5a poslije riječi: „dužnost u“ dodaju se riječi: „Evropskoj uniji ili“. Poslije tačke 32b dodaje se nova tačka koja glasi: „(32c) Finansijskim interesima Evropske unije smatraju se svi prihodi, rashodi i imovina koji su obuhvaćeni, pribavljeni kroz ili se duguju: -budžetu Evropske unije; -budžetima institucija, organa, službi i agencija Evropske unije uspostavljenih na osnovu Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Ugovora o Evropskoj uniji ili budžetima kojima oni direktno ili indirektno upravljaju i prate ih.“ Član 6 U članu 264 stav 2 briše se. U st. 3 i 4 riječi: „st.1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“. Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase: „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se.“ Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3. KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Utaja poreza i doprinosa Član 264 (1) Ko, u namjeri da on ili neko drugo fizičko ili pravno lice potpuno ili djelimično izbjegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 4 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Službeni list RCG", br. 2/07, 13/07, 30/12 i 39/16)	
---	---	--	---	--

	koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi hiljadu eura, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom. (2) Ako iznos obaveze iz stava 1 ovog člana čije se plaćanje izbjegava prelazi deset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina i novčanom kaznom. (3) Ako iznos obaveze iz stava 1 ovog člana čije se plaćanje izbjegava prelazi sto hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom. „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se.“			
GLAVA II KRIVIČNA DJELA U POGLEDU PREVARE KOJA UTIČE NA FINANSIJSKE INTERESE UNIJE Član 3 Prevara koja utiče na finansijske interese Unije 1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da prevara koja utiče na finansijske interese Unije predstavlja krivično djelo kada je učinjena sa umišljajem. 2. Za potrebe ove direktive, prevarom koja utiče na finansijske interese Unije smatra se sljedeće:	Član 3 U članu 244 poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase: „(5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, uključujući i neovlašćeno prisvajanje zakonito stečenih sredstava, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (6) Ako je djelom iz stava 5 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi sto hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje četiri godine. (7) Za pokušaj djela iz st. 1, 5 i 6 ovog člana kazniće se.“	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i čl. 15, 272a i 272c Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13,	

(a) u odnosu na rashode koji nijesu povezani sa javnom nabavkom, svako činjenje ili nečinjenje koje se odnosi na: (i) upotrebu ili prikazivanje lažnih, netačnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, koji imaju za posljedicu neovlašćeno prisvajanje ili protivpravno zadržavanje sredstava ili imovine iz budžeta Unije ili budžeta kojima upravlja Unija, ili kojima se upravlja u njeno ime; (ii) neotkrivanje informacija kojim se krši određena obaveza, sa istim dejstvom; ili (iii) upotrebu takvih sredstava ili imovine za namjene koje nijesu namjene za koje su prvobitno odobreni; (b) u odnosu na rashode koji su povezani sa javnom nabavkom, barem kada su učinjeni da bi se pribavila nezakonita imovinska korist za učinioca ili drugog uzrokovanjem gubitka za finansijske interese Unije, svako činjenje ili nečinjenje koje se odnosi na: (i) upotrebu ili prikazivanje lažnih, netačnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, koji imaju za posljedicu neovlašćeno prisvajanje ili protivpravno zadržavanje sredstava ili imovine iz budžeta Unije ili budžeta kojima upravlja Unija, ili kojima se upravlja u njeno ime; (ii) neotkrivanje informacija kojim se krši određena obaveza, sa istim dejstvom; ili (iii) upotrebu takvih sredstava ili imovine za namjene koje nijesu namjene za koje su prvobitno odobreni, čime se nanosi šteta finansijskim interesima Unije;	KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Prevara Član 244 (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini samo u namjeri da drugog oštetiti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci. (3) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist ili je nanijeta šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (4) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist ili je nanijeta šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. „(5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, uključujući i neovlašćeno prisvajanje zakonito stečenih sredstava, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (6) Ako je djelom iz stava 5 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi sto hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje četiri godine.		56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24)	
--	---	--	--	--

(c) u odnosu na prihod koji nije prihod koji proizlazi iz sopstvenih sredstava po osnovu PDV-a iz tačke (d), svako činjenje ili nečinjenje koje se odnosi na: (i) upotrebu ili prikazivanje lažnih, netačnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, koji imaju za posljedicu nezakonito umanjeње sredstava budžeta Unije ili budžeta kojima upravlja Unija, ili kojima se upravlja u njeno ime; (ii) neotkrivanje informacija kojim se krši određena obaveza, sa istim dejstvom; ili (iii) zloupotrebu zakonito pribavljene koristi, sa istim dejstvom; (d) u odnosu na prihod koji proizlazi iz sopstvenih sredstava po osnovu PDV-a, svako činjenje ili nečinjenje u prekograničnim prevarnim šemama u vezi sa: (i) upotrebom ili prikazivanjem lažnih, netačnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata u vezi sa PDV-om, koji imaju za posljedicu umanjeње sredstava budžeta Unije; (ii) neotkrivanjem informacija u vezi sa PDV-om kojim se krši određena obaveza, sa istim dejstvom; ili (iii) prikazivanjem tačnih izjava u vezi sa PDV-om sa namjenom prevarnog prikrivanja neplaćanja ili protivpravnog nastanka prava na povraćaj PDV-a.	(7) Za pokušaj djela iz st. 1, 5 i 6 ovog člana kazniće se.“ PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 4 U članu 245 stav 4 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“, a riječi: „kaznom propisanom za to djelo.“ riječima: „zatvorom od tri mjeseca do tri godine.“. Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi: „(5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti Član 245 (1) Ko lažnim prikazivanjem činjenica ili njihovim prikrivanjem dobije za sebe ili drugog kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iako za to ne ispunjava propisane uslove, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ko dobijeni kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iskoristi za drugu namjenu od one za koju mu je kredit, subvencija ili druga pogodnost odobrena, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (3) Za djelo iz st. 1 i 2 ovog člana, kazniće se propisanom kaznom i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja ako su kredit, subvencija ili druga pogodnost pribavljeni za privredno društvo ili drugi			
--	---	--	--	--

	subjekt privrednog poslovanja ili ako su nenamjenski korišćeni od strane tih subjekata. (4) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 5 U članu 249 poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase: „(5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (6) Za pokušaj djela iz st. 1 i 5 ovog člana kazniće se.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Zloupotreba povjerenja Član 249 (1) Ko zastupajući imovinske interese nekog lica ili starajući se o njegovoj imovini zloupotrijebi data mu ovlašćenja u namjeri da time sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili da oštetiti lice čije imovinske interese zastupa ili o čijoj se imovini stara, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina.			
--	--	--	--	--

	(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (4) Ako djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učini staralac ili advokat, kazniće se za djelo iz stava 1 zatvorom od šest mjeseci do pet godina, za djelo iz stava 2 zatvorom od jedne do osam godina, a za djelo iz stava 3 zatvorom od dvije do deset godina. (5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (6) Za pokušaj djela iz st. 1 i 5 ovog člana kazniće se. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 6 U članu 264 stav 2 briše se. U st. 3 i 4 riječi: „st.1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“. Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase: „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se.“ Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3. KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Utaja poreza i doprinosa Član 264			
--	---	--	--	--

	(1) Ko, u namjeri da on ili neko drugo fizičko ili pravno lice potpuno ili djelimično izbjegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi hiljadu eura, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom. (2) Ako iznos obaveze iz stava 1 ovog člana čije se plaćanje izbjegava prelazi deset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina i novčanom kaznom. (3) Ako iznos obaveze iz stava 1 ovog člana čije se plaćanje izbjegava prelazi sto hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom. (4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 7 U članu 419 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE			
--	--	--	--	--

	("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Prevara u službi Član 419 (1) Službeno lice koje u vršenju službe u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podnošenjem lažnih obračuna ili na drugi način dovede u zabludu ovlašćeno lice da izvrši nezakonitu isplatu, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. (4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 8 U članu 420 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15,			
--	---	--	--	--

	42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Pronevjera Član 420 (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji novac, hartije od vrijednosti ili druge stvari koje su mu povjerene u službi ili na radu u državnom organu, ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. (4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.			
Član 4 Druga krivična djela koja utiču na finansijske interese Unije 1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da pranje novca kako je opisano u članu 1 stav 3 Direktive (EU) 2015/849 koje uključuje imovinu pribavljenu krivičnim djelima obuhvaćenim ovom direktivom predstavlja krivično djelo. 2. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da pasivna i aktivna korupcija, kada su učinjene sa umišljajem, predstavljaju krivična djela. (a) U smislu ove direktive, pasivna korupcija je postupanje javnog službenika koji, direktno ili preko posrednika, zahtijeva ili prima bilo kakvu korist za sebe ili za	PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 9 U članu 423 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „(4) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“ U stavu 5 riječi: „st. 1, 2 i 4“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 5“. Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7. KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE („Službeni list RCG“, br. 70/03, 13/04, 47/06 i „Službeni list CG“ br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15,	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 276a, 276b, 268 i 416 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Sl. list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15 ,	

treće lice, ili prihvata obećanje takve koristi, kako bi postupio ili se uzdržao od postupanja u skladu sa svojom dužnošću ili u vršenju svojih funkcija na način koji šteti ili bi mogao da šteti finansijskim interesima Unije. (b) U smislu ove direktive, aktivna korupcija je postupanje lica koje obećava, nudi ili daje, direktno ili preko posrednika, bilo kakvu korist javnom službeniku za njega ili za treće lice, kako bi postupio ili se uzdržao od postupanja u skladu sa svojom dužnošću ili u vršenju svojih funkcija na način koji šteti ili bi mogao da šteti finansijskim interesima Unije. 3. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da neovlašćeno prisvajanje, kada je učinjeno sa umišljajem, predstavlja krivično djelo. U smislu ove direktive, neovlašćeno prisvajanje je postupanje javnog službenika kojem je neposredno ili posredno povjereno upravljanje sredstvima ili imovinom, kojim opredjeljuje ili isplaćuje sredstva ili prisvaja ili koristi imovinu suprotno svrsi za koju su namijenjeni na bilo koji način kojim se nanosi šteta finansijskim interesima Unije. 4. U smislu ove direktive, javni službenik je: (a) službenik Unije ili nacionalni službenik, uključujući i svakog nacionalnog službenika druge države članice i svakog nacionalnog službenika treće zemlje: (i) službenik Unije je lice koje je: — službenik ili drugi zaposleni angažovan na osnovu ugovora od strane Unije u smislu Kadrovskih propisa i Uslova zaposlenja drugih zaposlenih Evropske unije utvrđenih u Regulativi Savjeta (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (16) (Kadrovski propisi), ili — upućeno u Uniju od strane države članice ili javnog ili privatnog organa i koje obavlja funkcije ekvivalentne funkcijama koje obavljaju službenici ili drugi zaposleni Unije.	42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Primanje mita Član 423 (1) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahtijeva ili primi mito ili koje prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti, kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina. (2) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahtijeva ili primi mito ili koje prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti, kazniće se zatvorom od dvije do osam godina. (3) Službeno lice koje izvrši djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana u vezi sa otkrivanjem krivičnog djela, pokretanjem ili vođenjem krivičnog postupka, izricanjem ili izvršenjem krivične sankcije, kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina. (4) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (5) Službeno lice koje poslije izvršenja, odnosno neizvršenja službene ili druge radnje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, a u vezi sa njom, zahtijeva ili primi mito, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (6) Ako odgovorno ili drugo lice u ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem učini djelo iz st. 1, 2 i 4 ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to djelo. (7) Primljeno mito oduzeće se. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE		44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24)	
---	---	--	--	--

Ne dovodeći u pitanje odredbe o privilegijama i imunitetima sadržane u Protokolima br. 3 i br. 7, članovi institucija, organa, službi i agencija Unije, uspostavljenih u skladu sa Ugovorima, i osoblje takvih organa izjednačavaju se sa službenicima Unije, ako se na njih ne primjenjuju Kadrovski propisi; (ii) „nacionalni službenik“ ima se razumjeti u smislu značenja izraza „službenik“ ili „javni službenik“ u domaćem pravu države članice ili treće zemlje u kojoj to lice obavlja svoje funkcije. Ipak, u slučaju postupka koji uključuje nacionalnog službenika države članice ili nacionalnog službenika treće zemlje koji je pokrenula druga država članica, ta druga država članica nije dužna da primjenjuje definiciju „nacionalnog službenika“ osim u mjeri u kojoj je ta definicija usklađena sa njenim domaćim pravom. Pojam „nacionalni službenik“ obuhvata svako lice koje ima izvršnu, upravnu ili sudsku funkciju na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou. Svako lice koje ima zakonodavnu funkciju na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou izjednačava se sa nacionalnim službenikom; (b) svako drugo lice kojem je povjerena i koje vrši javnu funkciju koja uključuje upravljanje finansijskim interesima Unije u državama članicama ili trećim zemljama ili donošenje odluka u vezi sa tim interesima.	Član 10 U članu 424 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „(3) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“ Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5. KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE (“Službeni list RCG”, br. 70/03, 13/04, 47/06 i “Službeni list CG” br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Davanje mita Član 424 (1) Ko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća mito za njega ili drugog da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili ko posreduje u ovakvom davanju mita službenom licu, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća mito za njega ili drugog da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili ko posreduje u ovakvom davanju mita službenom licu, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (3) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (4) Učinilac djela iz st. 1 i 2 ovog člana koji je prijavio djelo prije nego što je saznao da je ono otkriveno može se osloboditi od kazne. (5) Odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana primjenjuju se i kad je mito dato, ponuđeno ili obećano odgovornom ili drugom licu u			
---	---	--	--	--

	ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 2 U članu 142 stav 3 tačka 5a poslije riječi: „dužnost u“ dodaju se riječi: „Evropskoj uniji ili“. U tački 31 poslije riječi „supružnici,“ dodaju se riječi: „partner u zajednici života lica istog pola i djeca svakog od partnera,“. KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Značenje izraza u ovom zakoniku Član 142 (1) Pod teritorijom Crne Gore podrazumijevaju se suvozemna teritorija, obalno more i vodene površine unutar njenih granica, kao i vazdušni prostor nad njima. (2) Pod krivičnim zakonodavstvom Crne Gore podrazumijevaju se ovaj zakonik kao i sve krivičnopravne odredbe sadržane u drugim zakonima Crne Gore. (3) Službenim licem smatra se: 1) lice koje u državnom organu vrši službene dužnosti; 2) izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu lokalne samouprave ili lice koje stalno ili povremeno vrši službene dužnosti ili službene funkcije u tim organima; 3) lice u ustanovi, privrednom društvu ili drugom subjektu, kojem je povjereno vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje			
--	---	--	--	--

	o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu; 4) i drugo lice koje obavlja službene dužnosti na osnovu zakona, propisa donijetih na osnovu zakona, ugovora ili arbitražnog sporazuma, kao i lice kojem je faktički povjereno vršenje pojedinih službenih dužnosti ili poslova; 5) vojno lice izuzev kad su u pitanju odredbe Glave trideset šeste ovog zakonika. 5a) lice koje u stranoj državi obavlja zakonodavnu, izvršnu, sudsku ili drugu javnu funkciju za stranu državu, lice koje u stranoj državi obavlja službene dužnosti na osnovu zakona, propisa donijetih na osnovu zakona, ugovora ili arbitražnog sporazuma, lice koje obavlja službenu dužnost u Evropskoj uniji ili međunarodnoj javnoj organizaciji i lice koje obavlja sudsku, tužilačku ili neku drugu funkciju u međunarodnom sudu. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 8 U članu 420 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Pronevjera Član 420 (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji novac, hartije od vrijednosti ili druge			
--	---	--	--	--

	stvari koje su mu povjerene u službi ili na radu u državnom organu, ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. (4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.			
GLAVA III OPŠTE ODREDBE O PREVARI I DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJA UTIČU NA FINANSIJSKE INTERESE UNIJE Član 5 Podsticanje, pomaganje i podstrekavanje, i pokušaj 1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da se podsticanje, i pomaganje i podstrekavanje na izvršenje bilo kojeg od krivičnih djela iz čl. 3 i 4 kažnjavaju kao krivična djela. 2. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da se pokušaj izvršenja bilo kojeg od krivičnih djela iz člana 3 i člana 4 stav 3 kažnjava kao krivično djelo.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21,	

			110/23 i 123/24)	
Član 6 Odgovornost pravnih lica 1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da se pravna lica mogu smatrati odgovornim za bilo koje od krivičnih djela iz čl. 3, 4 i 5 koje u njihovu korist učini bilo koje lice, koje djeluje ili samostalno ili kao dio organa pravnog lica, i koje u pravnom licu ima rukovodeći položaj, na osnovu: (a) ovlašćenja za zastupanje pravnog lica; (b) ovlašćenja za donošenje odluka u ime pravnog lica; ili (c) ovlašćenja za vršenje kontrole u pravnom licu. 2. Države članice preduzimaju potrebne mjere i kako bi obezbijedile da se pravna lica mogu smatrati odgovornim ako je nedostatak nadzora ili kontrole od strane lica iz stava 1 ovog člana omogućio izvršenje, od strane lica koje je tom pravnom licu podređeno, bilo kojeg od krivičnih djela iz člana 3, 4 ili 5 u korist tog pravnog lica. 3. Odgovornost pravnih lica na osnovu st. 1 i 2 ovog člana ne isključuje mogućnost krivičnog postupka protiv fizičkih lica koja su izvršioci krivičnih djela iz čl. 3 i 4 ili su krivično odgovorna na osnovu člana 5.	Nema odgovarajuće odredbe.	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 31 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24), kao i čl. 3, 5 i 6 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Službeni list RCG", br. 2/07, 13/07, 30/12 i 39/16)	

Član 7 Sankcije u pogledu fizičkih lica 1. U pogledu fizičkih lica, države članice obezbjeđuju da su krivična djela iz čl. 3, 4 i 5 kažnjiva djelotvornim, srazmjernim i odvraćajućim krivičnim sankcijama. 2. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da su krivična djela iz čl. 3 i 4 kažnjiva maksimalnom sankcijom kojom je predviđena kazna zatvora. 3. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da su krivična djela iz čl. 3 i 4 kažnjiva maksimalnom sankcijom od najmanje četiri godine zatvora ako je njima uzrokovana znatna šteta ili pribavljena znatna korist. Šteta ili korist proistekla iz krivičnih djela iz člana 3 stav 2 tač. (a), (b) i (c) i člana 4 smatra se znatnom kada šteta ili korist prelaze 100 000 EUR. Šteta ili korist proistekla iz krivičnih djela iz člana 3 stav 2 tačka (d) i na koju se primjenjuje član 2 stav 2 uvijek se smatra znatnom. Države članice mogu maksimalnu sankciju od najmanje četiri godine zatvora propisati i u drugim teškim okolnostima definisanim njihovim domaćim pravom. 4. Ako je krivičnim djelom iz člana 3 stav 2 tač. (a), (b) ili (c) ili člana 4 uzrokovana šteta manja od 10 000 EUR ili pribavljena korist manja od 10 000 EUR, države članice mogu predvidjeti sankcije koje nijesu krivične sankcije. 5. Stavom 1 ne dovodi se u pitanje vršenje disciplinskih ovlašćenja od strane nadležnih organa u odnosu na javne službenike.	ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 3 U članu 244 poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase: „(5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, uključujući i neovlašćeno prisvajanje zakonito stečenih sredstava, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (6) Ako je djelom iz stava 5 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi sto hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje četiri godine. (7) Za pokušaj djela iz st. 1, 5 i 6 ovog člana kazniće se.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Prevara Član 244 (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ko djelo iz stava 1 ovog člana učini samo u namjeri da drugog oštetiti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci. (3) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist ili je nanijeta šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i čl. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 268, 272c, 276a, 276b, 416 i 422 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24), kao i čl. 3, 5 i 6 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Službeni list RCG", br. 2/07,	
---	---	--	--	--

	(4) Ako je djelom iz st. 1 i 2 ovog člana pribavljena imovinska korist ili je nanijeta šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. (5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, uključujući i neovlašćeno prisvajanje zakonito stečenih sredstava, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (6) Ako je djelom iz stava 5 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi sto hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje četiri godine. (7) Za pokušaj djela iz st. 1, 5 i 6 ovog člana kazniće se.“ PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 4 U članu 245 stav 4 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“, a riječi: „kaznom propisanom za to djelo.“ riječima: „zatvorom od tri mjeseca do tri godine.“. Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi: „(5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE (“Službeni list RCG”, br. 70/03, 13/04, 47/06 i “Službeni list CG” br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti Član 245		13/07, 30/12 i 39/16)	
--	---	--	-----------------------	--

	(1) Ko lažnim prikazivanjem činjenica ili njihovim prikrivanjem dobije za sebe ili drugog kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iako za to ne ispunjava propisane uslove, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ko dobijeni kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iskoristi za drugu namjenu od one za koju mu je kredit, subvencija ili druga pogodnost odobrena, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (3) Za djelo iz st. 1 i 2 ovog člana, kazniće se propisanom kaznom i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja ako su kredit, subvencija ili druga pogodnost pribavljeni za privredno društvo ili drugi subjekt privrednog poslovanja ili ako su nenamjenski korišćeni od strane tih subjekata. (4) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 5 U članu 249 poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase: „(5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (6) Za pokušaj djela iz st. 1 i 5 ovog člana kazniće se.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15,			
--	--	--	--	--

	42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Zloupotreba povjerenja Član 249 (1) Ko zastupajući imovinske interese nekog lica ili starajući se o njegovoj imovini zloupotrijebi data mu ovlaštenja u namjeri da time sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili da ošteti lice čije imovinske interese zastupa ili o čijoj se imovini stara, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina. (3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (4) Ako djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učini staralac ili advokat, kazniće se za djelo iz stava 1 zatvorom od šest mjeseci do pet godina, za djelo iz stava 2 zatvorom od jedne do osam godina, a za djelo iz stava 3 zatvorom od dvije do deset godina. (5) Ako je djelo iz st. 1 do 4 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (6) Za pokušaj djela iz st. 1 i 5 ovog člana kazniće se. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 6 U članu 264 stav 2 briše se. U st. 3 i 4 riječi: „st.1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“. Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase:			
--	--	--	--	--

	„(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se.“ Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3. KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE („Službeni list RCG“, br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Utaja poreza i doprinosa Član 264 (1) Ko, u namjeri da on ili neko drugo fizičko ili pravno lice potpuno ili djelimično izbjegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi hiljadu eura, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom. (2) Ako iznos obaveze iz stava 1 ovog člana čije se plaćanje izbjegava prelazi deset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina i novčanom kaznom. (3) Ako iznos obaveze iz stava 1 ovog člana čije se plaćanje izbjegava prelazi sto hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.			
--	--	--	--	--

	(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (5) Za pokušaj djela iz st. 1 i 4 ovog člana kazniće se. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 7 U članu 419 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Prevara u službi Član 419 (1) Službeno lice koje u vršenju službe u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podnošenjem lažnih obračuna ili na drugi način dovede u zabludu ovlašćeno lice da izvrši nezakonitu isplatu, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. (4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije,			
--	--	--	--	--

	učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 8 U članu 420 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „(4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Pronevjera Član 420 (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji novac, hartije od vrijednosti ili druge stvari koje su mu povjerene u službi ili na radu u državnom organu, ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. (4) Ako je djelo iz st. 1 do 3 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.			
--	---	--	--	--

	PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 9 U članu 423 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „(4) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“ U stavu 5 riječi: „st. 1, 2 i 4“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 5“. Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7. KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Primanje mita Član 423 (1) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahtijeva ili primi mito ili koje prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti, kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina. (2) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahtijeva ili primi mito ili koje prihvati obećanje mita za sebe ili drugog da izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti, kazniće se zatvorom od dvije do osam godina. (3) Službeno lice koje izvrši djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana u vezi sa otkrivanjem krivičnog djela, pokretanjem ili vođenjem krivičnog postupka, izricanjem ili izvršenjem krivične sankcije, kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina. (4) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije,			
--	---	--	--	--

	učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (5) Službeno lice koje poslije izvršenja, odnosno neizvršenja službene ili druge radnje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, a u vezi sa njom, zahtijeva ili primi mito, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (6) Ako odgovorno ili drugo lice u ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem učini djelo iz st. 1, 2 i 4 ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to djelo. (7) Primljeno mito oduzeće se. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 10 U članu 424 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „(3) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo.“ Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5. KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Davanje mita Član 424 (1) Ko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća mito za njega ili drugog da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili ko posreduje u ovakvom davanju mita službenom licu, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.			
--	---	--	--	--

	(2) Ko službenom licu neposredno ili posredno da, ponudi ili obeća mito za njega ili drugog da službeno lice izvrši službenu ili drugu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu ili drugu radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili ko posreduje u ovakvom davanju mita službenom licu, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (3) Ako je djelo iz st. 1 ili 2 ovog člana učinjeno na štetu finansijskih interesa Evropske unije, učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to djelo. (4) Učinilac djela iz st. 1 i 2 ovog člana koji je prijavio djelo prije nego što je saznao da je ono otkriveno može se osloboditi od kazne. (5) Odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana primjenjuju se i kad je mito dato, ponuđeno ili obećano odgovornom ili drugom licu u ustanovi ili drugom subjektu koji se ne bavi privrednim poslovanjem.			
Član 8 Otežavajuća okolnost Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da se, ako je krivično djelo iz člana 3, 4 ili 5 učinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke 2008/841/PUP, to smatra otežavajućom okolnošću.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 42, 48, 401 i 401a Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21,	

			144/21, 145/21, 110/23 i 123/24), kao i čl. 3, 5 i 6 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Službeni list RCG", br. 2/07, 13/07, 30/12 i 39/16)	
Član 9 Sankcije u pogledu pravnih lica Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da pravno lice koje se smatra odgovornim na osnovu člana 6 podliježe djelotvornim, srazmjernim i odvratajućim sankcijama, koje uključuju krivične ili nekrivične novčane kazne, a mogu uključivati i druge sankcije, kao što su: (a) oduzimanje prava na javne povlastice ili pomoć; (b) privremena ili trajna zabrana učešća u postupcima javnih nabavki; (c) privremena ili trajna zabrana obavljanja komercijalnih djelatnosti; (d) određivanje sudske nadzora; (e) sudska likvidacija; (f) privremeno ili trajno zatvaranje poslovnih jedinica koje su korišćene za izvršenje krivičnog djela.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 12, 13, 14, 22 i 27 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Službeni list RCG", br. 2/07, 13/07, 30/12 i 39/16)	
Član 10 Zamrzavanje i oduzimanje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 75, 112, 113 i 114 Krivičnog	

Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile zamrzavanje i oduzimanje predmeta krivičnog djela i imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima iz čl. 3, 4 i 5. Države članice za koje je obavezujuća Direktiva 2014/42/EU Evropskog parlamenta i Savjeta (17) to čine u skladu sa tom direktivom.			zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11 , 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24), čl. 3, 5 i 6 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Sl. list RCG", br. 2/07, 13/07, 30/12 i 39/16), kao i čl. 1 i 2 Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću	
--	--	--	---	--

			("Sl. list CG", br. 58/15, 47/19 i 54/24)	
Član 11 Nadležnost 1. Svaka država članica preduzima potrebne mjere kako bi uspostavila svoju nadležnost za krivična djela iz čl. 3, 4 i 5 ako je: (a) krivično djelo u cjelosti ili djelimično učinjeno na njenoj teritoriji; ili (b) je učinilac njen državljanin. 2. Svaka država članica preduzima potrebne mjere kako bi uspostavila svoju nadležnost za krivična djela iz čl. 3, 4 i 5 kada se na učinioca primjenjuju Kadrovski propisi u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Svaka država članica može odustati od primjene pravila o nadležnosti utvrđenih u ovom stavu ili ih može primjenjivati samo u posebnim slučajevima ili samo ako su ispunjeni posebni uslovi i o tome obavještava Komisiju. 3. Država članica obavještava Komisiju ako odluči da proširi svoju nadležnost na krivična djela iz člana 3, 4 ili 5 koja su učinjena van njene teritorije, u bilo kojoj od sljedećih situacija: (a) učinilac ima uobičajeno boravište na njenoj teritoriji; (b) krivično djelo učinjeno je u korist pravnog lica koje je poslovno nastanjeno na njenoj teritoriji; ili (c) učinilac je njen službenik koji postupa u okviru svoje službene dužnosti. 4. U slučajevima iz stava 1 tačka (b) države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbijedile da vršenje njihove nadležnosti nije uslovljeno time da se gonjenje može pokrenuti samo nakon što žrtva podnese prijavu u mjestu u kojem je učinjeno krivično djelo ili nakon	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 134, 135, 136 i 137 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24), kao i članom 19 Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni list CG", br. 57/09, 49/10, 47/14, 2/15, 35/15, 58/15, 28/18, 116/20,	

denuncijacije države mjesta u kojem je učinjeno krivično djelo.			145/21, 54/24 i 58/24)	
Član 12 Rokovi zastare za krivična djela koja utiču na finansijske interese Unije 1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi predvidjele rok zastare kojim se omogućavaju istraga, gonjenje, suđenje i sudska odluka za krivična djela iz čl. 3, 4 i 5 tokom dovoljno dugog vremenskog perioda nakon izvršenja tih krivičnih djela, kako bi se ta krivična djela djelotvorno procesuirala. 2. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi za krivična djela iz čl. 3, 4 i 5 koja su kažnjiva maksimalnom sankcijom od najmanje četiri godine zatvora omogućile istragu, gonjenje, suđenje i sudsku odluku tokom perioda od najmanje pet godina nakon izvršenja datog krivičnog djela. 3. Odstupajući od stava 2, države članice mogu utvrditi rok zastare koji je kraći od pet godina, ali ne kraći od tri godine, ukoliko zastarijevanje u slučaju određenih djela može da se prekine ili privremeno prestane da teče. 4. Države članice preduzimaju potrebne mjere da omoguće izvršenje: (a) sankcije duže od jedne godine zatvora, ili alternativno (b) sankcije zatvora u slučaju krivičnog djela koje je kažnjivo maksimalnom sankcijom od najmanje četiri godine zatvora, izrečene nakon pravosnažne presude za krivično djelo iz člana 3, 4 ili 5, u periodu od najmanje pet godina od datuma pravosnažne presude. Taj period može obuhvatati produženja roka zastare zbog prekida ili privremenog prestanka toka zastarijevanja.	PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE Član 1 U Krivičnom zakoniku Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03 i 47/06 i "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13, 14/15, 42/15, 44/17, 49/18, 3/20, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) u članu 126 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „(3) Izuzetno od stava 1 tačka 5 ovog člana, za krivična djela iz člana 244 st. 5, 6 i 7, člana 245 st. 4 i 5, člana 249 st. 5 i 6, člana 264 st. 4 i 5, člana 272a stav 4, člana 272c stav 6, člana 419 stav 4, člana 420 stav 4, člana 423 stav 4 i člana 424 stav 3 ovog zakonika izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne pet godina od osude na kaznu zatvora preko jedne godine.“ KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24) Zastarjelost izvršenja kazne Član 126 (1) Ako u ovom zakoniku nije drukčije određeno, izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne: 1) dvadeset godina od osude na kaznu zatvora preko petnaest godina; 2) petnaest godina od osude na kaznu zatvora preko deset godina; 3) deset godina od osude na kaznu zatvora preko pet godina; 4) pet godina od osude na kaznu zatvora preko tri godine;	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i čl. 124, 125, 126 i 129 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24)	

	5) tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine ili kaznu rada u javnom interesu; 6) dvije godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine ili na novčanu kaznu. (2) Izvršenje kazne dugotrajnog zatvora ne zastarijeva. „(3) Izuzetno od stava 1 tačka 5 ovog člana, za krivična djela iz člana 244 st. 5, 6 i 7, člana 245 st. 4 i 5, člana 249 st. 5 i 6, člana 264 st. 4 i 5, člana 272a stav 4, člana 272c stav 6, člana 419 stav 4, člana 420 stav 4, člana 423 stav 4 i člana 424 stav 3 ovog zakonika izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne pet godina od osude na kaznu zatvora preko jedne godine.“			
Član 13 Povraćaj Ovom direktivom ne dovodi se u pitanje povraćaj: (1) na nivou Unije, nepropisno plaćenih iznosa u vezi sa izvršenjem krivičnih djela iz člana 3 stav 2 tačka (a), (b) ili (c) ili člana 4 ili 5; (2) na nacionalnom nivou, neplaćenog PDV-a u vezi sa izvršenjem krivičnih djela iz člana 3 stav 2 tačka (d) ili člana 4 ili 5.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 35 i 36 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Sl. list RCG", br. 2/2007, 13/2007, 30/2012 i 39/2016), kao i članom 122 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Sl. list CG" br. 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13,	

			56/13, 14/15, 42/15, 58/15 , 44/17, 49/18, 3/20, 26/21, 144/21, 145/21, 110/23 i 123/24)	
Član 14 Odnos prema drugim važećim pravnim aktima Unije Primjenom upravnih mjera, sankcija i novčanih kazni kako su utvrđene pravom Unije, naročito onih u smislu čl. 4 i 5 Regulative (EZ, Euratom) br. 2988/95, ili domaćim pravom donijetim u skladu sa posebnom obavezom na osnovu prava Unije, ne dovodi se u pitanje ova direktiva. Države članice obezbjeđuju da nijedan krivični postupak pokrenut na osnovu domaćih propisa za sprovođenje ove direktive ne utiče neopravdano na pravilnu i djelotvornu primjenu upravnih mjera, sankcija i novčanih kazni koje se ne mogu izjednačiti sa krivičnim postupkom, a koje su utvrđene pravom Unije ili domaćim odredbama za sprovođenje.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 15 Saradnja između država članica i Komisije (OLAF) i drugih institucija, organa, službi ili agencija Unije 1. Ne dovodeći u pitanje pravila o prekograničnoj saradnji i uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, države članice, Eurojust, Evropsko javno tužilaštvo i Komisija, u okviru svojih nadležnosti, međusobno sarađuju u borbi protiv krivičnih djela iz čl. 3, 4 i 5. U tu svrhu Komisija i, kada je prikladno, Eurojust pružaju tehničku i operativnu pomoć koja je potrebna nadležnim nacionalnim organima da se olakša koordinacija njihovih istraga. 2. Nadležni organi u državama članicama mogu, u okviru svojih nadležnosti, razmjenjivati informacije sa Komisijom	Nema odgovarajuće odredbe		22. septembra 2022. godine vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke i evropska glavna tužiteljka potpisale su u Luksemburgu Sporazum o	

kako bi se olakšalo utvrđivanje činjenica i obezbijedilo djelotvorno postupanje protiv krivičnih djela iz čl. 3, 4 i 5. Komisija i nadležni nacionalni organi u svakom pojedinačnom slučaju vode računa o zahtjevima u pogledu povjerljivosti i pravilima o zaštiti podataka. Ne dovodeći u pitanje domaće pravo o pristupu informacijama, prilikom dostavljanja informacija Komisiji, država članica u tu svrhu može utvrditi posebne uslove za korišćenje informacija od strane Komisije ili druge države članice kojoj se te informacije proslijeđuju. 3. Revizorski sud i revizori odgovorni za reviziju budžeta institucija, organa, službi i agencija Unije uspostavljenih u skladu sa Ugovorima, kao i budžeta kojima upravljaju i čiju reviziju vrše institucije, otkrivaju OLAF-u i drugim nadležnim organima svaku činjenicu koju saznaju tokom vršenja svojih dužnosti, koja bi mogla da se kvalifikuje kao krivično djelo iz člana 3, 4 ili 5. Države članice obezbjeđuju da isto to čine i nacionalni revizorski organi.			saradnji između Kancelarije evropskog javnog tužioca i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore.	
Član 16 Zamjena Konvencije o zaštiti finansijskih interesa Evropskih zajednica Konvencija o zaštiti finansijskih interesa Evropskih zajednica od 26. jula 1995. godine, uključujući i njene protokole od 27. septembra 1996. godine, 29. novembra 1996. godine i 19. juna 1997. godine, zamjenjuje se od 6. jula 2019. godine ovom direktivom za države članice za koje je ova direktiva obavezujuća. Za države članice za koje je ova direktiva obavezujuća, pozivanja na Konvenciju tumače se kao pozivanja na ovu direktivu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 17 Prenošenje 1. Države članice donijeće i objaviće, do 6. jula 2019. godine, zakone i druge propise potrebne za usklađivanje sa				

ovom direktivom. Države članice dostaviće odmah tekst tih mjera Komisiji. Primjenjivaće te mjere od 6. jula 2019. godine. Kada države članice usvoje ove mjere, te mjere sadržaće pozivanje na ovu direktivu ili se takvo pozivanje navodi prilikom njihovog službenog objavljivanja. Sadrže i izjavu da se, za države članice za koje je ova direktiva obavezujuća, pozivanja u postojećim zakonima i drugim propisima na Konvenciju koju zamjenjuje ova direktiva tumače kao pozivanja na ovu direktivu. Države članice utvrđuju način takvog pozivanja i način formulisanja te izjave. 2. Države članice dostaviće Komisiji tekst glavnih odredaba domaćeg prava koje donesu u oblasti na koju se odnosi ova direktiva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 18 Izvještavanje i ocjena 1. Komisija do 6. jula 2021. godine Evropskom parlamentu i Savjetu podnosi izvještaj sa ocjenom u kojoj su mjeri države članice preduzele potrebne mjere radi usklađivanja sa ovom direktivom. 2. Ne dovodeći u pitanje obaveze izvještavanja utvrđene u drugim pravnim aktima Unije, države članice svake godine Komisiji podnose sljedeće statističke podatke o krivičnim djelima iz čl. 3, 4 i 5, ako su dostupni na centralnom nivou u datoj državi članici: (a) broj pokrenutih krivičnih postupaka, broj odbijenih krivičnih postupaka, broj krivičnih postupaka koji su okončani oslobađajućom presudom, koji su okončani osuđujućom presudom i koji su u toku; (b) iznose čiji je povraćaj izvršen nakon krivičnog postupka i procijenjenu štetu. 3. Komisija, do 6. jula 2024. godine, a uzimajući u obzir izvještaj koji je podnijela na osnovu stava 1 i statističke podatke koje su države članice podnijele na osnovu stava 2,	Nema odgovarajuće odredbe		Crna Gora na godišnjem nivou (2 puta godišnje) dostavlja statističke podatke Evropskoj komisiji kroz Tabele bilansa rezultata	

podnosi izvještaj Evropskom parlamentu i Savjetu, u kojem ocjenjuje uticaj domaćeg prava kojim se prenosi ova direktiva na sprečavanje prevara na štetu finansijskih interesa Unije. 4. Komisija, do 6. jula 2022. godine, a na osnovu statističkih podataka koje su podnijele države članice, na osnovu stava 2, podnosi izvještaj Evropskom parlamentu i Savjetu, u kojem ocjenjuje, u odnosu na opšti cilj jačanja zaštite finansijskih interesa Unije, da li: (a) je prag iz člana 2 stav 2 odgovarajući; (b) su odredbe o rokovima zastare iz člana 12 dovoljno djelotvorne; (c) se ovom direktivom djelotvorno rješavaju slučajevi prevare u vezi sa javnim nabavkama. 5. Uz izvještaje iz st. 3 i 4 se, po potrebi, dostavlja i zakonodavni predlog, koji može da sadrži posebnu odredbu o prevarama u vezi sa javnim nabavkama.				
Član 19 Stupanje na snagu Ova direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Evropske unije“.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 20 Adresati Ova direktiva upućena je državama članicama u skladu sa Ugovorima.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		